

# UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI MESA I MESNIH PRERAĐEVINA

Pisarnica JU DOM STARIH "PLJEVLJA"

Primljeno: 01.03.2024.				
Org. jed.	Jedinstveni klasif. broj	Redni broj	Prilog	Vrijed.
01	426	503	1	1

**Meso-promet** d.o.o

BR. 02-334-2/2024

BIJELO POLJE 27.02.2024.G

Ovaj ugovor zaključen je između:

## Naručioca :

**JU Dom starih „Pljevlja“**

sjedište: Pljevlja  
adresa: Ul. Dušana Obradovića br. 24  
PIB: 03164560  
žiro-račun: 535-18171-80  
naziv banke: Prva banka, AD Podgorica  
telefon – faks: +382(0)52/680-481  
koga zastupa **Dženana Muslić, Direktorica** (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

## Ponudača:

**Društvo za proizvodnju, promet i usluge "MESO-PROMET" D.O.O.**

sjedište: Bijelo Polje  
adresa: Ul. Industrijska bb  
PIB: 02063344  
žiro-račun: 510-139-11  
naziv banke: Crnogorska komercijalna banka  
telefon/fax: +382 (0)50 681-996 / +382 (0)69 355-521  
e-mail: [nabavka@mesopromet.co.me](mailto:nabavka@mesopromet.co.me)  
koga zastupa **Hilmija Franca, Izvršni direktor** (u daljem tekstu: **Dobavljač**)

## OSNOV UGOVORA

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke broj 03-426/23-2558/1 od dana 12.12.2023. godine.

Ponuda Dobavljača broj 94638 od dana 28.12.2023. godine;

Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj 03 -426/24- 413 od dana 20.02.2024. godine.

## PREDMET

### Član 1

Predmet ovog ugovora je sukcesivna nabavka Mesa i mesnih prerađevina (u daljem tekstu: roba) prema Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke broj 03-426/23-2558/1 od dana 12.12.2023. godine, ponudi Dobavljača broj 94638 od dana 28.12.2023. godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 03-426/24-413 od dana 20.02.2024. godine.

## OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

*J*

## Član 2

Dobavljač se obavezuje da, za potrebe Naručioca, isporuči robu iz člana 1 ovog ugovora, a Naručilac se obavezuje da zvanično preuzme i plati Dobavljaču ugovorenu vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude i u skladu sa odredbama ovog ugovora.

## Član 3

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu robu isporuči u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima koji važe za ovu vrstu dobara.

## **MJESTO ISPORUKE**

### Član 4

Mjesto isporuke robe je magacin JU Dom starih „Pljevlja“ u Pljevljima na adresi ul. Dušana Obradovića br. 24.

## **ROK ISPORUKE**

### Član 5

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu robu isporučuje 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora, odnosno do dostizanja ugovorenog iznosa, ukoliko ta okolnost nastupi ranije, u roku od jednog sata od momenta prijema narudžbenice.  
Datum isporuke robe je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe-otpremnice.

### Član 6

Lice odgovorno za praćenje realizacije ovog Ugovora je Bojana Sekulić zaposlena na radnom mjestu službenica za javne nabavke.

## **CIJENA I USLOVI PLAĆANJA**

### Član 7

Ukupna cijena robe iz člana 1 ovog ugovora, prema prihvaćenoj ponudi broj 94638 od 28.12.2023. iznosi **27.132,90 € bez PDV-a**.  
Iznos PDV-a je 3199.189 €.  
Ukupna vrijednost iznosi **30.332.089 € sa PDV-om**.

U cijenu su uključeni troškovi ambalaže prikladne za drumski prevoz, osiguranje prilikom transporta i troškovi prevoza do magacina Naručioca.

### Član 8

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos iz člana 6 ovog ugovora uplaćuje sukcesivno, u roku ne dužem od 30 dana od dana prijema uredno ispostavljene fakture za isporučenu robu i kvalitativnog i kvantitativnog prijema robe, na žiro račun Dobavljača broj 510-139-11 otvoren kod Crnogorske komercijalne banke.

Uredno ispostavljena faktura Naručiocu predstavlja osnov za plaćanje ugovorene cijene.



Naručilac zadržava pravo da odstupa od specificiranih količina pojedinih vrsta robe datih u tenderskoj dokumentaciji i navedenih u ponudi u okviru ugovorene vrijednosti u skladu sa svojim potrebama.

## **GARANCIJA**

### **Član 9**

Dobavljač garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.

Dobavljač garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni nedostatak ili izvrši zamjenu robe, koji nije posljedica nepravilnog rukovanja Naručioca.

Dobavljač garantuje da rok upotrebe isporučene robe neće biti kraći od  $\frac{3}{4}$  ukupnog roka trajanja.

Naručilac je u obavezi da svaki nedostatak pisano prijavi Dobavljaču (putem fax sistema ili elektronski, putem e-mail poruke) odmah, a najkasnije u roku od tri dana po njegovom uočavanju. Prijavu nedostatka može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Naručioca ili više njih, pod uslovom da Naručilac blagovremeno pisano informiše Dobavljača o imenima ovlašćenih predstavnika.

Nakon otklanjanja nedostataka, Dobavljač je dužan da preda robu na lokaciju Naručioca.

## **GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA**

### **Član 10**

Dobavljač se obavezuje da uz potpisan Ugovor o nabavci robe dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv, sa rokom važenja koji je 10 dana duži od roka trajanja ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o nabavci robe i traje 10 (deset) dana duže od roka trajanja ugovora. Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora, vrati Dobavljaču garanciju.

## **DINAMIKA ISPORUKE**

### **Član 11**

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu robu isporučuje u roku 1 (jednog) dana od prijema narudžbenice Naručioca u periodu od 8 do 12 časova.

## **KONTROLA KVALITETA**

### **Član 12**

Kontrola kvaliteta će se sprovoditi prilikom prijema, provjerom usklađenosti sa specifikacijom ponuđene robe i dostavljenom pratećom dokumentacijom.

50

Ukoliko se prilikom isporuke utvrdi da isporučena roba nema ugovorene količine i ugovoreni kvalitet, Dobavljač je dužan da odmah, o svom trošku, izvrši zamijenu robe i dostavi je na lokaciju Naručioca, odnosno isporuči nedostajući dio robe.

## **UGOVORNA KAZNA**

### **Član 13**

Ugovorne strane su saglasne da će Dobavljač platiti Naručiocu na ime ugovorne kazne 2‰ od ukupne vrijednosti ovog ugovora za svaki dan neopravdanog kašnjenja pri isporuci robe, pri čemu maksimalni iznos ugovorne kazne ne može preći iznos od 5‰ vrijednosti ugovora.

Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa Dobavljača da u cjelosti završi ugovoreni posao.

## **IZMJENA UGOVORA**

### **Član 14**

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

1) ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20‰ vrijednosti prvobitnog ugovora,

2) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20‰ vrijednosti prvobitnog ugovora,

3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20‰ vrijednosti prvobitnog ugovora,

3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,

3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog zakona.

## **RASKID UGOVORA**

### **Član 15**

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom, u slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koji se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača, kao i u slučaju da se Dobavljač ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla.



U bilo kom slučaju prestanka važenja Ugovora iz prethodnog stava, otkazni rok je tri dana od dana prijema obavještenja o raskidu Ugovora, u kom su obje ugovorne strane dužne da izvršavaju svoje ugovorene obaveze do isteka otkaznog roka.

## **VIŠA SILA**

### **Član 16**

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

## **ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA**

### **Član 17**

Ako se utvrdi ili osnovano sumnja da je bilo koja od ugovornih strana, u vezi sa zaključenjem ovog ugovora, neposredno ili posredno dala, ponudila, obećala ili na drugi način stavila u izgled poklon ili drugu korist predstavniku druge ugovorne strane, ugovor će se smatrati ništavim, shodno članu 38 Zakona o javnim nabavkama.

## **ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 18**

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

### **Član 19**

Na sve što nije regulisano odredbama ovog ugovora, primijenit će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih važećih zakonskih i drugih pozitivnih propisa kojima se reguliše ova oblast.

### **Član 20**

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumno, u protivnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore u Podgorici.

### **Član 21**

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

### Član 22

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme i proizvodi pravna dejstva od dana potpisivanja Ugovora od strane obje ugovorne strane i traje do ispunjenja ugovorenih obaveza u ugovorenom roku, odnosno isplati svih stvorenih finansijskih obaveza po tom osnovu.

### Član 23

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih su po 2 (dva) primjerka za Dobavljača i Naručioća.

**NARUČILAC**  
**JU Dom starih "Pljevlja"**



**DOBAVLJAČ**  
**Društvo za proizvodnju, promet i usluge**  
**"MESO- PROMET" D.O.O.**

**IZVRŠNI DIREKTOR,**  
**Hilmija Franca**



5